



Hakelo yo loloha ku nghena xikolo

Xitsonga



Mantombi Evelyn Nxiweni

Hakelo yo loloha ku nghena xikolo

Yi tsariwile hi Mantombi Evelyn Nxiweni
Swifaniso swi dirowile hi Dale Blankenaar



Xi hundzuluxeriwile hi Cohen Shipalana

Masana i mutswari swakwe endyangwini
laha a nga na vana va vanhwanyana
vanharhu emugangeni wa vona.


Mavito ya vana vakwe va vanhwanyana
i Risana, Risuna na Rindzelani. Hinkwavo
va ngehenile xikolo eRivoningo.



Rindzelani a ya exikolweni. Mana wa vona u pfukile hi awara ya 5 nimixo a vandzeka mati yo hlamba na ku va swekela mukapu hi wona.



“Pfukani mi hlamba mi tlhela mi dya,
handlekaswona mi ta fika hi ku hlwela
exikolweni. Rindzelani pfuka, pfuka!” ku vula
manana wakwe. “Manana, khwiri ra mina
ra lumalumiwa,” ku hlamula Rindzelani.



Xikan'wekan'we, manana wakwe
u lavile murhi wa ku tshungula ku
lumalumiwa. "Dyana mukapu kutani
u nwa murhi wa wena," ku vula
manana wakwe. Rindzelani u biwile hi
xithongwana endzhaku ko nwa murhi.



Rindzelani u pfukile hi awara ya 10h00
kutani a sungula ku tlanga bolo.

“Xana u titwa u antswa sweswi?”

“Ina manana, ndzi twa ndzi antswa
swinene.” Hi siku leri landzelaka, Rindzelani
u pfukile wa hari mixo swinene kutani a
ya xikolweni.



Endzhaku ka masiku mambirhi, Rindzelani a nga pfukangi, “Hikokwalaho ka yini wa ha etlele Rindzelani?” Ku vutisa manana wa yena. “Manana, nhloko ya mina ya pandza,” ku vula Rindzelani.



“Rindzelani, xana kusukela rini nhloko ya wena yi ri karhi yi pandza?”, ku vutisa manana wa yena. “U sungurile ku yi twa rini?” ku vutisa manana wa yena “Exikarhi ka vusiku”, ku hlamula Rindzelani. Manana wa yena u n’wi nyikile maphilisi kutani a n’wi pfumelela ku etlela. Rindzelani u pfukile hi llh00 nimixo.



Howee-howee-howee, Rindzelani u tlanga hi bolo hala handle. “Leswi hlamarisaka, u le ku tlangeni ka bolo, xana se wa antswa sweswi?” ku vutisa manana wa yena. “Ina manana, se ndza antswa swinene,” ku vula Rindzelani.



“Swi lulamile nhwana wanga. Xana wa ti vona tibini teto? Teka xibakitana xexo xitsongo kutani u xi tirhisa ku chela mati eka mabakiti lamakulu manharhu. Veka bolo yaleyo ekule, u ta tlanga hi yona loko vana lavan’wana va vuyile exikolweni.”



Hi siku leri, dyambu a ri hisa swinene.
Rindzelani u sungurile ku tata mabakiti
lamakulu hi mati.Vamakwavo va vuyile
exikolweni, Hi nkarhi wolowo Rindzelani
a tata bakiti ro hetelela.






“Xana Rindzelani a nga vabyi manana?”
ku vutisa vamakwavo. “Vutisani yena,”
ku hlamula manana wa vona. Hi siku leri
landzelaka, Rindzelani u pfukile kutani
a hlamba a tlhela a fihlula. Hi luya,
a ya exikolweni!

Vamakwavo va n'wi hlekile kutani vaku,
“Rindzelani, xana wa swi vona leswaku
ku lovha exikolweni a hi nhlamulo?”
“Ina ndzi dyondzile”.
A salerile endzhaku hi ntirho wa xikolo.



Nkateko wa kona, mudyondzisi wa yena u n'wi pfunile swinene. U n'wi pfunile hi ntirho wa yena hinkwawo. Rindzelani a tsakile naswona u tisorile hikokwalaho ka vulolo bya yena. Ku tikarhata kakwe swi tiyisile mudyondzisi wa yena ku n'wi pfuna siku rin'wana na rin'wana.



Rindzelani u yile emahlweni a tirha hi ku tikarhata swinene. Loko lembe ri hela u pasile hi tinyeleti. Kusakela kwalaho, u yile exikolweni masiku hinkwawo. U pfukile hi yexe handle ko pfuniwa hi manana wakwe. U langutile vamakwavo kutani a ku: “A ndzi nga ha lovhi, Ndzi dyondzile dyondzo, ku etlela hi nkarhi na ku pfuka nimixo swinene.”



SWIKHENSO

Yi tsariwile hi

Mantombi Evelyn Nxiweni

Swifaniso swi dirowile hi

Dale Blankenaar

Muhleri 1

Notozi Mgobozi

Muhleri 2

Ntombikayise Njadayi

Muhleri 3

Nelisa Mviko

Muhleri 4

Nopasika Xapa

Mutumbuluxi

PixelPing Design

Muhundzuluxeri

Cohen Shipalana

Muhlerinkulu

Mafemani Baloyi



ISBN 978-0-638-00723-7



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

